

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri Ya Ntlha)**

POTSO 1

- | | | | |
|------|--------|--|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | Fa pono e simolola go kgorelediwa ke letsatsi. | (2) |
| | 1.1.2 | Fa letsatsi le wetse kgotsa le tsene mo marung/kgalalelo e kgorelediwa ke mouwane | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | Go ela tlhoko tiriso ya matshwao a tsela | (2) |
| | 1.2.2 | Go <u>tlhompha</u> badirisatsela ba bangwe | (2) |
| 1.3 | | Ka go tshuba dipone tsa serori e bile a tsamaela thata kwa letsogong la molema mo tseleng. | (2) |
| 1.4 | 1.4.1 | 120 ka kilomitara / Mo gare ga 120-61 lephefo | (1) |
| | 1.4.2 | 60 ka kilomitara / mo gare ga 60-10 mo motseng. | (1) |
| 1.5 | | Di a ngauga/di dirisa lonaka la modumo o o rileng/saerine / Dipone tsa tshoganyetso | (2) |
| 1.6 | 1.6.1 | Ka go tshuba dipone tse di bogale | (2) |
| | 1.5.2 | Ka go letsa saerine | (2) |
| 1.7 | | Fa sejanaga se eme/ ka nako ya letlatlana/nako pele letsatsi le tlhaba mo mosong/ Fa go fifala. | (2) |
| 1.8 | | Fa a rata/ batla go feta sejanaga se se fa pele ga sa gagwe. / Fa sejanaga se sengwe se tla se lebagane le sa gagwe. | (2) |
| 1.9 | | Nako nngwe le nngwe fa ba palame dithuthunyane. | (2) |
| 1.10 | | Serolane/ bolou/ botala ba legodimo/ bosweu | (1) |
| 1.11 | 1.11.1 | Batho ba ba laolang pharakano | (1) |
| | 1.11.2 | Fa dipalangwa di kologane | (1) |
| | 1.11.3 | Go itlhaganela | (1) |
| | 1.11.4 | Go letsa lonaka la serori/ saerine | (1) |
| | 1.11.5 | Fa letsatsi le lebile go wela / Maitsiboa | (1) |

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: [30]

**TSHOSOBANYO
POTSO 2**

	TEMANA	DINTLHA
KAGEGO	2	0
BOLEELE	1 (lo mela)	1 (lo mela)
DITENG	7	7

POTSO 2 (A)

Polena o ne a otile ka ntlha ya pelo. O ne a itshola ka ntlha ya go latlha lesea, a aga a gopola mafoko a ga mmaagwe. O ne a feleletsa a sa tlhole a nna kwa gae, fa a bona mmaagwe a tlelwa ke mahutsana; ka a gopola ka moo o ka bong a tlogela ngwana le mmaagwe ka teng. O ne a tsaya tshweetso ya go tshaba kwa gae ka a lapisitswe ke go botswa dipotso di gana go fela. Mme a boa a ikgomotsa ka gore moswela gae ga a jewe o tshwana le moswela Tebeleng.

[10]

KAEDISO FELA

POTSO 2 (B)

Dina o ne a rekisa kwa lebentleleng kwa Ditsobotla, a le loleme le borethe. O ne a le bosilo ka a ne a aga aja madi a a neng a tshwanetse go a isa kwa bankeng. Tsatsi lengwe fa a bona monna a feta a goa; ka maikaelelo a go kopa thuso, ntswa go sa nna jalo. A itira yo o tshetsweng ka pepere mo matlhong. Morago ga dikgwedi di le mmalwa o ne a bonwa a tsamaya ka sejanaga sa mabono.

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: [10]

TIRISO YA PUO

KAEDISO FELA

POTSO 3

- | | | | |
|-----|-------|--|-----|
| 3.1 | 3.1.1 | Banna ba bolaya tau | (1) |
| | 3.1.2 | Mogokgo wa rona ke tau / Tau e bolaile dikgomo | (1) |
| | 3.1.3 | Rre o bogale jaaka tau | (1) |
| 3.2 | 3.2.1 | Tlhalosi ya sediriso | (1) |
| | 3.2.2 | Tlhalosi ya kopanelo | (1) |
| | 3.2.3 | Lerui/ thui | (1) |

3.3	3.3.1	Nyele! / Nyeledi!	(1)
	3.3.2	Bilo!	(1)
	3.3.3	Nwe!	(1)
3.4	3.4.1	Dirang?	(1)
		O dirang mo ntlwaneng eo?	(1)
	3.4.2	Jang?	(1)
		O tla bona jang gore ke ena?	(1)
3.5	3.5.1	Mosidi o nna gaufi le mabenkele	(1)
	3.5.2	Ba tlogetse ngwana kwa morago	(1)
	3.5.3	Bona ba šapa kwa molapong / Gaufi le Molapo kwa Molapong.	(1)
3.6	3.6.1	Losi	(1)
		Murutisi o ne a bua lefoko le le losi fela	(1)
3.7	3.7.1	Modiriso – keletso	(1)
	3.7.2	Modiriso pego	(1)
	3.7.3	Modiriso lekgathi	(1)
3.8	3.8.1	Metsi a mo pheula jaaka sekatana	(1)
		Banna ba tsamaya bosigo jaaka baloi	(1)
	3.8.2	Molapo o ne o jele batho ba motse ba le bantsi	(1)
		Bojalwa o thuba malapa a batho, ga o na molemo	(1)
3.9	3.9.1	Nama ya sehuba ga e natefele / Sehuba > Segotthola.	(1)
	3.9.2	Mme o fitlha madi ka fa tlase ga mosamo / Go fitlha moswi.	(1)
3.10	3.10.1	Mosimane o ne a mo <u>phaila</u> gore a wele kwa	(2)
	3.10.2	Basetsana ba rata go <u>thuma</u>	(2)
3.11	3.11.1	Mme o ikhuditse mme ga a ise a lapologelwe / lapologetswe	(1)
	3.11.2	O ne a <u>fologa</u> le dithoto tsa gagwe	(1)
3.12	3.12.1	Motho fa e le legatlapa o a ithusa ka gore a ka tloga a tsena mo mathateng.	(1)
3.13	3.13.1	Go sa itse gore o direng / Go gakgamala / makala / tsielega.	
	3.13.2	Go itlhoboga	1x2=(2)
3.14	3.14.1	Lapile – morutabana o tlotse a lapile	
	3.14.2	Dulwe – go dulwe mo matlong go bogela ntw	2x2=(4)
			[40]

POTSO 4

Dikarabo

- 4.1 Jaanong Modiri, tsala e ya me, ke thusana le yona mo go maswe, e bile ga ke rate go mo swabisa. Ke rata gore wena o ntsholofetse gore se ke tla go bolelelang sona ga o kitla o loma motho tsebe.

(15)

- 4.2 (a) Thato a apere hempe e tshweu (1)
 (b) O lomilwe ke tshenekegi e nnye (2)
 (c) O itse go bina tlhe monna! (1)
 (d) Nnyaya, wena o a ntsietsa! / Nnyaya, wena o a nthopa. (1)

(5)

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: [60]

PALOGOTLHE: 100